



# Sehwete se seholo



## Mantswe a sebediswang haholo (ikgopotse)

mme, feela

## Mantswe a sebediswang haholo

sehwete

dihwete

ntsha

hanella

tshwara

tweba

## Medumo (ikgopotse)

ng, th, tl, ts

## Modumo

hl (hlaola, hlaha, hloka)



Dibuka tsa Mophato wa Motheo tse  
theoseditsweng boemong bo tlase

Di phatlaladitswe ka 2012 ke Molteno Institute for Language and Literacy

E thehilwe ho ya ka dibuka tse tshheditsweng  
ka ditjhelete ke Zenex Foundation



### ☆☆☆☆ *Sehwete se sehlo*

- Mohlophisi: **Jenny Katz**
- Baqapi ba pale: **Jenny Katz le Mirna Lawrence**
- Mosebetsi: **Jenny Katz**
- Setsebi sa puo ya Sesotho: **Mmasibidi Setaka**
- Seakanyi: **Sandy Lightley**
- Boakanyi le boqapi: **Resolution**



Creative Commons Attribution-  
NonCommercial-NoDerivatives (CC  
BY-NC-ND) 4.0 International Licence

Disclaimer: You are free to download and  
share this work as long as you attribute the  
Molteno Institute for Language and Literacy,  
but you may not change this work in any way  
or use it commercially.


© 2012 Molteno Institute for Language and Literacy



ISBN 978-1-77580-065-1

# Sehwete se seholo

E thehilwe paleng ya Serussia ya  
“Rapa e kgolo”





Rapolasi Sepamo o ne a na le meroho.  
Meroho e ne e se e lokile.

Hoseng a ilo hlaola. A ntsha ditamati  
kaofela. A ntsha dilethise kaofela.  
A ntsha ditapole kaofela. A ntsha le  
dihwete kaofela. Feela e seng kaofela ...



Rapolasi Sepamo a se hula haholo.  
A se hula, a se hula, a se hula hape!  
Feela sehwele sa ho qetela sa hanella.

‘Joo wee! Sehwele sena se seholo,’  
a nahana.



Rapolasi  
Sepamo a  
bitsa mosadi  
wa hae ho  
tla mo thusa.  
Mosadi a  
tshwara  
rapolasi, ba  
hula. Feela  
sehwete sa  
hanella.



Ba bitsa mora  
bona ho tla ba  
thusa. Mora a  
tshwara mme  
wa hae, ba  
hula. Feela  
sehwete sa  
hanella.



Ba bitsa fariki  
ho tla ba  
thusa. Fariki ya  
tshwara mora,  
ba hula. Feela  
sehwete sa  
hanella.




Ba bitsa katse  
ho tla ba  
thusa. Katse ya  
tshwara fariki,  
ba hula. Feela  
sehwete sa  
hanella.



‘Re se re na le nako e telele re hula.  
Sehwete sena se seholo!’ ba honotha.

Ya ba ba bitsa tweba hore ba leke  
hape. Tweba ya tla, e ikemiseditse,  
ya tshwara katse.





Ba leka ho hula kaofela ka matla,  
ba hula, ba hula, ba ba ba  
hu-u-u-u-ula, ya ba ...






Sa HLAHA sehwele!

Tweba ya otl'a sefuba sa yona,  
ya re, 'Le bueng ha le hloka  
thuso hape.'

# MOSEBETSI

Sebedisa mantswe a ka mabokosong ho qetella dipolelo.



1. \_\_\_\_\_ a ntsha meroho.
2. \_\_\_\_\_ se seholo sa hanella.
3. \_\_\_\_\_ ya tshwara fariki.
4. \_\_\_\_\_ wa hae a tshwara rapolasi.
5. \_\_\_\_\_ ya tshwara mora.
6. \_\_\_\_\_ a tshwara mme wa hae.
7. \_\_\_\_\_ ya otlala sefuba sa yona.

Dibuka tsa **Vula Bula** di ikgethile mme buka ka nngwe e hlaha dipuong tsa Afrika Borwa tsa setso, hape e akantswe ho latela tswelopele ya tlhaho le ditlhoko tse itseng tsa dithuto tsa puo eo.



#### Kgato ya ★ (8)

Jo!  
Rala o sehe  
Bidika  
Bala  
Baleha!  
Robala  
Mamela  
O se ke!

#### Kgato ya ★★ (5)

Konomaka  
Monehelo  
Lehae  
Ntate o na le Pule  
Seba

#### Kgato ya ★★★ (8)

Ke la mang lebidi le?  
Leeto  
Fesetere e thubehile!  
Thusa!  
O kae Palesa?  
Re bapala mokoko  
Bohobe bo joweng  
Leino

#### Kgato ya ★★★★★ (5)

Lelapa le reka diaparo  
**Sehwete se seholo**  
Moya le Letsatsi  
Bolokela hosane  
Takatso tse tharo

#### Kgato ya ★★★★★ (6)

Sopo ya lejwe  
Mmutla le sekolopata  
Tau le tweba  
Ho baka le nkgono  
Toropo ya haeso  
Afrika Borwa ya rona

Dibuka tsena di fana ka menyetla e mengata ya ho bala ka sehlopha, ho tataiswa, ho bala ka bobedi le ho bala ka bonngwe hore ba utlwisise medumo le mantšwe a sebediswang haholo kapa maano a ho sheba le ho bua. Dipolelo tse bonolo le mantšwe a tiwaelehileng a dumella tswelo pele ya ho bala. Ditšhwants'ho tse bohehang, tse hlakileng di etsa hore ba utlwisise ha bonolo.

## SESOTHO